



REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA SJENICA

ODJELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Br.predmeta: 07-353-139/2024

Br.iz CEOP-a: ROP-SJE-22768-LOCH-2/2024

DATUM: 30.09.2024.god.

Postupajući po usaglašenom zahtjevu za izdavanje lokacijskih uslova od 22.08.2024.g. za izgradnju proizvodnog objekta, koji je podnio Bilal Bilalović iz Sjenice, kojeg po punomoću zastupa Izudin Mešić iz Sjenice, a na osnovu **čl. 53a-57 Zakona o planiranju i izgradnji**, („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09-ispr, 64/2010-odлука US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/13, 98/13-odluke US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), **čl. 2, 3, 4, 6 (stav 1 i 2), čl. 7, 9, 13, 14 i 15 Uredbe o lokacijskim uslovima** (“Sl.gl.RS” br.87/23), **čl. 6, 7, 9 i 11 Pravilnika o postupku sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem** (“Sl.glasnik RS”, br.96/23)), kao i na osnovu **Pravilnika o načinu razmene dokumenata i podnesaka elekt.putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom**(, „Sl.gl.RS”, br.113/15), Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, opštine Sjenica, izdaje

LOKACIJSKE USLOVE ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA PROIZVODNU GIBLJIVIH CIJEVI u ulici Vahide Maglajlić u Sjenici, spratnosti Pr

Ovim uslovima bliže se određuju propisi i mogućnosti gradnje na katastarskoj parceli, koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a u cilju pribavljanja građevinske dozvole za izgradnju objekta mješovite namjene, spratnosti Pr (prizemlje), neto P=132,81 m² i ukupne **BRGP=151,80 m²**. Takođe, ovim uslovima definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije, odnosno za izradu **PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU**.

PODACI O LOKACIJI:

- BROJ I POVRŠINA K.P. - **K.P.3421/5 k.o.Sjenica, P=564 m²;**
- KLASA I NAMJENA OBJEKTA:..... - **KATEGORIJA B – manje zahtjevni objekti;**
- KLASIFIKACIONE OZNAKE: - **100 % 125101 - sradionice do 400 m²**
- PLANSKI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG..... – **Četvrte Izmjene i Dopune PGR-e**, Sjenice, SE IZDAJU LOKACIJSKI USLOVI: usvojen 06.11.2023.god, („Opšt.sl.gl.“br. 24/2023);
- PRISTUP JAVNOJ SAOBRAĆAJNICI:.....- Parcela ima direktni pristup na saobraćajnicu sa zapadne na K.P. 3417/6, u svojini fizičkih lica;

• PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA NA PARCELI :

Na parceli postoji jedan objekat, po svojoj namjeni proizvodno-stambeni, koji ima upotrebnu dozvolu. Novoplanirani objekat postaviće se u istočnom dijelu parcele, propisno udaljen od postojećeg. Na lokaciji ne postoje prirodni ograničavajući faktori. Podnositelj je ovom odjeljenju uz zahtjev priložio i idejno rješenje autoperionice, planirane spratnosti Pr, koji je izradio IZUDIN MEŠIĆ PR IZRADA NACRTA I PLANOVА PROJEKATA “IZOPROJEKT SJENICA”, iz Sjenice br.tehn.dokumentacije 04/2024 - odgovorni projektant Mešić Izudin, dipl.inž.građ., br.licence 310 7406 04. Rješenje uskladiti prema lokacijskim uslovima, ispoštovati zadate građevinske linije prilikom izrade **PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU** i ispoštovati sve uslove nadležnih institucija datih u ovim lokacijskim uslovima.

- Tip objekta: slobodnostojeći objekti;
- Vrsta i namena objekta: Individualni objekat za proizvodnju gibljivih cijevi.
- Gabarit predviđenog objekta: 15,00 m x 10,12 m;

- PODACI O PRAVILIMA UREĐENJA I GRAĐENJA ZA ZONU ODN. CJELINU U KOJOJ SE NALAZI PREDMETNA PARCELA PRIBAVLJENIH IZ PLANSKOG DOKUMENTA:

K.P. 3421/5, K.O. Sjenica, obuhvaćena je važećim planskim dokumentom – Četvrtim Izmjenama i Dopunama Plana Generalne Regulacije i nalaze se u Urbanističkoj zoni 4.5 urbane cjeline C4, u kojoj je zastupljena namjena STANOVANJE U POLJOPRIVREDI. Lokacijski uslovi se izdaju na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, svojim oblikom, površinom i pristupom na javnu saobraćajnicu.

IZVOD IZ P G R- a Sjenice:

• *Stanovanje u poljoprivredi*

Na površinama opredijeljenim za stanovanje u poljoprivredi moguća je organizacija stanovanja kao sadržaja koji su kompatibilni sa stanovanjem i koji mogu podržati stanovanje kao primarnu namjenu, a to su turizam, poslovanje, trgovina, ugostiteljstvo, usluge, zdravstvo, socijalna zaštita i sl.

U kviru ove namjene mogu se kao posebni objekti naći i objekti u funkciji male privrede, ali sa čistom proizvodnjom koja ne ugrožava životnu sredinu i funkciju stanovanja.

I) Pravila u pogledu veličine parcele, stepenu zauzetosti i izgrađenosti parcele, kao i uslova za ogradijanje

- Minimalna površina parcele za izgradnju slobodnostojećeg objekta - 300m². Predmetna parcela ispunjava ovaj uslov jer ima površinu veću od minimalno propisane.
- Najmanja širina građevinske parcele za izgradnju slobodnostojećih objekata je 10m, dvojnih objekata 16m (dvije po 8) i objekata u neprekinutom nizu 5m. (Predmetna parcela ima širinu 15,6 m).
- Svaka građevinska parcela mora imati pristup sa javne saobraćajnice
- Maksimalna dozvoljeni indeks zauzetosti parcele: stambeno+ekonomsko dvorište (30%+30). **Idejnim rješenjem ostvareno je 26,9 %);**
- Procenat učešća zelenila u sklopu ove zone je min 15%.
- Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena koji ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele ukoliko su namijenjeni za smeštanje pomoćnih prostorija ili garažiranje vozila.
- Ogradijanje je moguće i to transparentnom ogradom do 1,4m visine od kote trotoara ili zidanom ogradom do visine od 0,9 m. Zidana ograda može se postaviti i do 1,4 m visine, ali uz pismenu saglasnost suseda. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde i kapije budu na zemljištu vlasnika ograde. Parcele se mogu ograđivati i živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice građevinske parcele.
- Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi kao aneks uz osnovni objekat ili kao drugi isključivo prizemni objekat na parseli i u okviru planom zadatih parametara gradnje.
- Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici porodičnih i stambenih objekata svih vrsta po pravilu obezbjeđuju prostor na sopstvenoj građevinskoj parseli, izvan javne saobraćajne površine i to - jedno PM ili GM na jedan stan. Za izračunavanje potrebnog broja PM za proizvodne, magacinske i industrijske objekte - ovaj broj se određuje tako što se obezbjeđuje jedno PM na 200 m² korisnog proizvodnog prostora; Idejnim rješenjem obezbijedeno je 2 PM.

II) Pravila u pogledu položaja objekata na parseli i udaljenja od susjednih

- Najmanja udaljenost slobodnostojećeg objekta od susjedne parcele iznosi 2m.
- U odnosu na susjedne objekte, novoplanirani objekat svojim gabritom ne smije direktno zaklanjati osunčanje više od polovine trajanja dnevnog osvjetljenja, niti svojim najisturenijim dijelovima ugrožavati okolne objekte.

III) Dozvoljena spratnost i visina objekata - Zone 2.2 deo 2.3; 2.4; 2.5; 2.12; 2.13; 3.2; deo 3.5; 3.6; 3.11 i 4.5. Ukoliko se u okviru parcele organizuju sadržaji u funkciji poslovno - proizvodnih djelatnosti, kao i sadržaji u funkciji stanovanja:

- Maksimalna dozvoljena spratnost objekata je **P+2**.
- Planirana spratnost objekta proizvodne namjene je **Pr** (prizemlje);
- Garaže i pomoći objekti, kao drugi objekti na parceli mogu imati spratnost maksimalno P.

IV) Građevinska linija

Građevinska linija data je ovim Planom na **5m** od regulacione linije saobraćajnice sa zapadne strane koja predstavlja OSTALE ULICE, odnosno na nekih 6m od granice katastarske parcele. Prema Planskom dokumentu, građevinska linija prema susjednim parcelama, odnosno najmanja udaljenost slobodnostojećeg objekta od granice susjedne parcele za objekte spratnosti do P+2 data je na **2m**.

Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija objekta i uslovi zaštite susjednih objekata

◦ *Građenje objekata u pogledu arhitektonskog oblikovanja vršiti u skladu sa planiranom namjenom, uz primenu boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na način kojim će objekat u prostoru i okruženju obrazovati usaglašenu, estetski oblikovanu cjelinu. Fasade treba da su malterisane i bojene odgovarajućom bojom, ili od fasadne opeke ili kombinovane obrade, sa upotreborom stakla, drveta, raznih fasadnih obloga, kao ravne površine ili sa ispadima (lodje, balkoni, erkeri i sl.) dozvoljenih veličina.*

◦ *Prilikom izgradnje koristiti atestirane građevinske materijale. Objekte graditi od savremenih materijala, sa kosim krovnim ravnima u skladu sa proporcijama objekta, a arhitektonski ih oblikovati u skladu sa funkcijom i ambijentom. Izgradnja objekata sa ravnim krovom nije dozvoljena. Krovni pokrivač odabratiti u zavisnosti od nagiba krovnih ravnih.*

◦ *Položaj i visina novih objekata u odnosu na postojeće na susednim parcelama treba da je takav da susednim objektima ne zaklanja direktno dnevno osunčanje duže od polovinu trajanja direktnog dnevnog osunčanja.*

◦ *U cilju zaštite susjednih objekata, gledano i kroz odnos prema prostoru susjednih parcela, planirani objekti, niti njihovi najistureniji dijelovi svojim položajem (računajući i vazdušni i podzemni prostor) ne smiju prelaziti granicu susjednih parcela. Prilikom izgradnje novih objekata, neovisno od njihove namjene, voditi računa o zaštiti susjednih objekata u konstruktivnom smislu i u smislu ne ugrožavanja uslova življenja na susjednim i parcelama u neposrednom okruženju. Građenje novih objekata svih vrsta i namjena planirati na udaljenostima od susjednih objekata kojima se ne ugrožava njihova funkcija, zatečeni način i uslovi korišćenja*

◦ *Javni prostor ulice se ne može koristiti za obavljanje delatnosti (skladištenje materijala i sl.) niti za parkiranje teških vozila, već se u tu svrhu mora organizovati i uređiti prostor u okviru parcele ukoliko za to postoje prostorni uslovi i ne remete se stvoreni uslovi življenja u širem okruženju.*

- Prilikom projektovanja objekata poštovati sve važeće zakone i propise vezane za zaštitu životne sredine, zaštitu od požara, sanitarnu i higijensku zaštitu.

USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE:

- Predmetna parcela ima izlaz na saobraćajnicu sa zapadne strane na ul. Vahide Maglajlić, koja po svom rangu predstavlja OSTALE ULICE. Građevinska linija data je na 5m prema ovoj saobraćajnici. Obzirom da je parcela koja predstavlja tu ulicu u vlasništvu fizičkih lica, potrebno je pribaviti saglasnost svih suvlasnika parcelea za službenost prolaza.

SAOBRAĆAJ U MIROVANJU: Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoći objekti mogu se graditi kao aneks uz osnovni objekat ili kao drugi isključivo prizemni objekat na parceli i u okviru planom zadatih parametara gradnje. Obezbijedeno je jedno parking mjesto na parceli.

ELEKTROINSTALACIJE:

- Poseban slučaj trajnog priključka izvesti sa postojećeg distributivnog stuba na mreže, TS 10/0,4 kV "HUČALJKA", šifra 2229. Priključak objekta izvesti kablom 8m, tipa X00-A 4x16mm², uvući ga u neprekidno pancir crijevo od vrha postojećeg impregniranog MNN do IMO1, postaviti na ga na stub u kom ugraditi novo tofazno elektronsko multifunkcionalno brojilo sa limitaotrima ograničivačima snage C25A po fazi.
- Napon na koji se priključuje objekat: 0,4 kV.
- Maksimalna odobrena snaga: 17,25 kW;
- Nazivna struja glavnih osigurača: 25 A;
- Faktor snage: iznad 0,95.
- U svemu ostalom prema izaditim uslovi EPS distribucije, br. 8E.1.1.0-D-07.06-419706-24, od 17.09.2024.g. **Ovi uslovi obavezujući su za „EPS distribuciju“ d.o.o. Beograd samo ako u cijelosti u istovetnoj i identičnoj sadržini čine sastavni dio ovih lokacijskih uslova.**
- Ovi Uslovi imaju važnost 24 mjeseca ukoliko se u tom periodu ne ishoduju lokacijski uslovi. U suprotnom, važe sve vrijeme važenja lokacijskih uslova, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole.
- Ugovor o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem EE, dat je kao prilog izdatim uslovima i potrebno ga je zaključiti sa EPS-om nakon izdavanja građevinske dozvole i isti priložiti ovom organu uz prijavu radova.

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE:

- Planirani objekat na K.P. 3421/6 u ulici Vahide Maglajlić **MOŽE** se priključiti na javnu vodovodnu mrežu koja je u nadležnosti preduzeća JKP "Vrela" (na postojeći vodovodni priključak unutar kat.parcele 3421/4 KO Sjenica-razdvajanje priključka) u svemu prema prilogu iz grafičkog dijela dokumentacije. Potrebno je da investitor izvrši sve potrebne radnje na izgradnji vodovodnog priključka do objekta o svom trošku, a uz stručni nadzor lica zaposlenog u JKP „Vrela“. Fekalna kanalizaciona mreža u ovom dijelu naselja nije još uvijek izvedena, pa je potrebno da investitor o svom trošku odvođenje otpadnih voda iz svog objekta riješi izgradnjom odgovarajuće septičke jame.

U svemu ostalom će se novi objekat priključiti na mrežu prema uslovima nadležne JKP „Vrela“, br. 1614/24, od 16.09.2024.god. koji su sastavni dio ovih lok. uslova.

TT INSTALACIJE: Nisu pribavljeni uslovi za priključenje na tt mrežu.

DRUGI USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA:

- Zaštita od elementarnih nepogoda (seizmički uslovi): Objekat mora biti kategorizovan i izведен u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Sl.list SFRJ" br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).
- Zaštita od požara: Objekat mora biti izведен prema tehničkim normativima u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. gl. RS", br. 111/2009 i 20/2015).
- Promjena namjene zemljišta: Prema čl.88 Zakona o planiranju i izgradnji vlasnik kat.parcele dužan je da plati promjenu namjene zemljišta, PRIJE izdavanja građ.dozvole. Obzirom da se u listu nepokretnosti broj 2633, kat.parcela 3421/5 vodi kao njiva 5. klase – *zemljište u građevinskom području*, potrebno je da investitor prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu izvrši promjenu namjene zemljišta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

• MOGUĆE I OBAVEZUJUĆE FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA:

Objekat je moguće graditi fazno, tj. Lokacijski uslovi mogu biti izdati samo za dio objekta. U konkretnom slučaju, nije predviđena fazna realizacija projekta.

- ***LOKACIJSKI USLOVI PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA IZRADU PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU.***

- Projekat za građevinsku dozvolu podliježe tehničkoj kontroli.
- *Odgovorni projektant je obavezan da projekat uradi u skladu sa pravilima građenja, kao i svim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima. Projekat za građevinsku dozvolutakodje mora sadržati i IZJAVU odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, kojom se potvrđuje da je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima i pravilima struke.*
- *Nakon izrade projekta u obavezi ste da uradite i IZVOD IZ PROJEKTA i isti dostavite ovom odjeljenju na saglasnost.*

Izvod iz projekta kao i Projekat za građevinsku dozvolu moraju biti izrađeni u skladu sa **Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta** („Sl.gl.RS“, br.73/2019.), potpisani i ovjereni pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se:

- Projekat za građevinsku dozvolu;
- Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, potvrđen da je izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima;
- Organ nadležan za izdavanje građ.dozvole će dokaz o pravu svojine na zemljištu ili pravu zakupa na građevinskom zemljištu pribaviti po službenoj dužnosti kroz CIS sistem;

NAPOMENA: • Izdati lokacijski uslovi prestaju da važe dvije godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnijet zahtjev, a shodno čl.57. stav 7, Zakona o planiranju i izgradnji.

SPISAK DOKAZA PRIBAVLJENIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI:

- Kopija plana parcele, br. 952-04-148-18486/2024, od 05.09.2024.;
- Uslovi JKP “Vrela”, br.1614/24, od 16.09.2024.;
- Uslovi EDT Čačak-pogon Sjenica, br. 8E.1.1.0-D-07.06-419706-24, od 17.09.2024.g.(23.09.2024.)

Za ove uslove naplaćena je republička administrativna taksa u iznosu 3730,00 dinara u smislu člana 5, broj 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. Gl. RS“ broj 43/03, 51/03,61/05, 101/05, i dr. Zakon i 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12- usklađeni dinarski iznos, 93/12, 47/13- usklađeni dinarski iznos i 65/13-dr zakon) kao i taksa za izdavanje lokacijskih uslova, tarifni br 8 tač. B u iznosu od 5000,00 din Odluke o opštinskim administrativnim taksama („Opšt.sl.gl.Sjenica, br 6/2015). Naknada za usluge centralne evidencije objedinjene procedure u iznosu od 1000,00 din. na osnovu čl. 27 a Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl.gl.RS, br 119/2013, 138/2014, 45/2015 i 106/2015).

Pouka o pravnom lijeku: Na izdate lokacijske uslove može se podnijeti prigovor nadležnom Opštinskom vijeću u roku od 3 dana od dana dostavljanja istih, a shodno čl.56, stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji i čl.13 Pravilnika o sprovodenju OP elektr.putem. Prigovor se dostavlja ovom organu kroz CIS-sistem objedinjene procedure, taksirano sa 250 din administrativne takse tarifnog broja 3 Odluke o opštinskim administrativnim taksama (“Opšt.sl.Gl. Sjenice”, br. 6/2015).

dostaviti:

1. podnosiocu zahtjeva;
2. arhivi CIS sistema

OBRAĐIVAČ PREDMETA:
dipl.inž.arh. Adelina Avdić

RUKOVODILAC ODJELJENJA:
dipl.pravnik Osman Karišik

GRAFIČKI PRILOG ZA K.P. 3421/5, K.O. SJENICA

